

SIMPLIFIEZ vos déplacements

www.valencromansdeplacements.fr

Se déplacer à vélo sur le territoire

EDITION 2019

VELO

ITINÉRAIRES

SECTEUR DE VALENCE

*Les voies et itinéraires tranquilisés correspondent à des suggestions de parcours et ne sont pas matérialisés sur l'espace public.

VELO

ITINÉRAIRES

11 Avenue de la Gare - BP 10241 ALIXAN
26958 VALENCE Cedex 9
Tel: 04 75 602 670
www.valencromansdeplacements.fr

SIMPLIFIEZ vos déplacements

Valence Romans DÉPLACEMENTS

Valence Romans DÉPLACEMENTS

AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

Pour développer l'usage du vélo sur l'ensemble du territoire, Valence-Romans Déplacements, autorité organisatrice des transports et de la mobilité, coordonne la réflexion et les actions pour l'aménagement d'itinéraires confortables, cohérents, sûrs et jalonnés, donnant ainsi une vraie place aux cyclistes.

À travers ce plan travaillé en concertation avec les principales associations vélos du territoire nous vous suggérons des itinéraires permettant de relier les communes et leurs points d'intérêt.

CONSEILLÉ OU OBLIGATOIRE TOUT SAVOIR SUR L'ÉQUIPEMENT DE VOTRE VÉLO

Voir et être vu, plus que réglementaire c'est vital !

On limite fortement les risques en roulant de nuit bien éclairé. Outre l'éclairage obligatoire du vélo, le cycliste doit aussi s'équiper de vêtements clairs et bandes réfléchissantes. En complément de l'éclairage actif, l'éclairage passif est donc indispensable pour assurer la visibilité du cycliste.

Article R. 431-1-1 du Code de la Route :

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation et dont les caractéristiques sont prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

Le port du casque est fortement conseillé. Pensez bien à équiper vos enfants, le casque est obligatoire pour les cyclistes de moins de 12 ans.

PENSEZ INTER MODALITÉ

Vous pouvez envisager de pédaler sur une partie de votre trajet en complément d'autres modes de déplacement comme le bus, le train, l'autopartage ou le covoiturage

LES SERVICES VÉLO

Libélo

Libre service ou longue durée
WWW.CITEA.INFO
Application mobile PBSC

LES CONSIGNES VÉLOS

Vélo box

04 75 600 626
Stationnez votre vélo en toute sécurité

NOUVEAU

AUTOPARTAGE

La voiture en libre service près de chez vous
WWW.ALPE-LOIRE.CITIZ.FR
04 76 24 57 25

COVOITURAGE

MOVICI
Auvergne-Rhône-Alpes

Roulez autrement
Consultez ou proposez des trajets sur :
MOVICI.AUVERGNERHONEALPES.FR

LES 7 BONNES RAISONS DE SE METTRE AU VÉLO

1. DU SPORT SANS L'EFFORT
Comme toute activité physique, la pratique du vélo au quotidien est bénéfique pour la santé et le moral. Son usage divise par 2 les risques de surpoids, de maladies cardio-vasculaires et de diabète.

2. MOINS DE 100 €/AN
de frais estimés pour l'achat et l'entretien d'un vélo alors qu'une voiture à l'année coûte en moyenne 6 000 euros. Économique à l'achat, il l'est aussi à l'usage.

3. L'EXPOSITION À LA POLLUTION EST 2 FOIS PLUS FAIBLE
qu'en voiture dont l'habitacle est plus pollué que l'air extérieur. Le cycliste inhale moins de polluants que l'automobiliste car il respire bien au-dessus des pots d'échappement et reste moins longtemps dans les zones embouteillées.

4. 0 ÉMISSION DE CO₂ ET 0 DÉCIBEL
Silencieux et propre, il ne produit ni pollution ni bruit. En agglomération, 78 % des déplacements font moins de 5 km, évitez de prendre la voiture pour de petits trajets.

5. FINI LES PROBLÈMES DE STATIONNEMENT
à vélo avec un nombre de place en constante augmentation sur le territoire.

6. 15 MN POUR PARCOURIR 3 KM À VÉLO EN VILLE
Jusqu'à 5 km, le vélo est souvent plus rapide que la voiture en ville.

7. FINI LE STRESS DES EMBOUTILLAGES
Quelle que soit l'intensité du trafic, en vélo, on circule !

Pratique et Économique ?

ADOPTÉZ LA BONNE ATTITUDE !

Considérez-vous comme un usager de la route, le cycliste doit respecter le code de la route. Voici quelques consignes et conseils pour une bonne cohabitation avec les autres usagers de la route.

En règle générale, je roule à droite en laissant au moins 1 mètre entre mon vélo et les voitures en stationnement.

Dans les rues étroites et à sens unique, je roule au milieu plutôt que de me laisser doubler et serrer.

J'indique que je vais tourner en tendant le bras et vérifie bien dans toutes les directions avant de me lancer.

Sur chaussée humide, je freine plus tôt et ralentis pour tourner.

J'utilise les freins avant et arrière pour ralentir ou m'arrêter.

Je ne dépasse pas les bus et poids lourds et je garde mes distances : leurs angles morts sont très dangereux.

Respecter les piétons
Les trottoirs sont réservés aux piétons, je ne les emprunte pas.

Je roule au pas dans les aires piétonnes car les piétons y sont prioritaires.

Équipement obligatoire
Équipement conseillé

Code de la route
Articles R312-4, 5, 10, 19, 20

- Frein avant et frein arrière
- Avertisseur sonore
- Rétroviseur
- Réfecteur rouge à l'arrière
- Réfecteur blanc à l'avant
- Eclairage blanc à l'avant
- Feu rouge à l'arrière
- Ecarteur de danger
- Garde boue
- Réfecteurs Latéraux oranges
- Béquille
- Réfecteurs dans les pédales
- Réfecteurs Latéraux oranges

VOL PROTÉGEZ VOTRE VÉLO

Toujours attacher son vélo à un point fixe solide, privilégiez les arceaux vélo afin de ne pas gêner le passage.

Attacher en priorité le cadre du vélo, et si possible la roue avant. Ne laisser aucune pièce facilement détachable (selle, roue à blocage rapide, éclairage amovible, compteur...).

Utiliser un antivol en « U » classé niveau "2 roues" par la FUB et éviter les câbles de diamètres inférieurs à 20 mm. Ces antivols résistent plus de 10 minutes aux voleurs, là où un simple câble ne résiste pas plus de 5 secondes.

Faire marquer son vélo avec le marquage BICYCODE®.
Le marquage BICYCODE® consiste à graver sur le cadre du vélo un numéro unique et standardisé, référencé dans un fichier national auquel la police nationale a notamment accès. Il permet la restitution des vélos à leurs propriétaires en cas de vol.

150 € OFFERT*
POUR L'ACHAT D'UN VÉLO PLIANT

AIDE À L'ACHAT D'UN VÉLO PLIANT

Jusqu'à 150 € offert pour l'achat d'un vélo pliant (chèques limités à 35 % du coût du cycle et plafonnés à 150 €). Offre valable chez les partenaires vélocistes pour les abonnés annuels CITEA et soumise à conditions.

www.valencromansdeplacements.fr
Tél : 04 75 602 670
11 avenue de la Gare BP 10241 Alixan 26958 Valence cedex 9

Valence Romans DÉPLACEMENTS
AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

ITINÉRAIRES VÉLO

Itinéraires à vélo :

- Véloroute Voie Verte Vialthônia
- Véloroute Voie Verte Vallée de l'Isère
- Véloroute Voie Verte Parc de Lorient
- Itinéraires tranquilisés
- Itinéraires en projet
- Aire de covoiturage
- Station d'autopartage

Les adresses utiles :

Association Rouleons En Ville à Vélo
La Maison du Vélo
1 rue Michel Servet - 26000 VALENCE
T. 09 80 91 94 97 / rev@laposte.net

Association À Pincés et à Vélo
Maison de quartier Saint-Nicolas
14 rue du Chapitre - 26100 ROMANS SUR ISÈRE
T. 04 75 02 01 12 / romans-bourgdepeage@fubicy.org

Association AF3V
Délégation Régionale Rhône-Alpes Maison du vélo
1, rue Michel Servet - 26000 VALENCE

Agences Citéa
04 75 600 626
11 bis Boulevard d'Alsace - 26000 VALENCE
2 boulevard Gabriel Péri - 26100 ROMANS SUR ISÈRE

LES AMÉNAGEMENTS DÉDIÉS AUX VÉLO

La Bande Cyclable
Voie réservée aux cyclistes, délimitée au sol par une bande blanche discontinue. Cette signalisation est complétée par un pictogramme « vélo » et des flèches indiquant le sens de circulation.

La Piste Cyclable
Section de chaussée spécifique dévolue exclusivement aux cyclistes. Elle est matériellement isolée des voies de circulation des véhicules motorisés.

La Voie Bus
Voie réservée aux bus, autorisée aux cycles.

La Bande Multi-fonctionnelle
Espace refuge momentanément aux usagers en difficulté, principalement les véhicules à moteur. Les véhicules motorisés n'ont pas le droit de rouler sur un accotement revêtu. En revanche, il peut être utilisé par les cyclistes.

La Voie tranquillisée
Voies non aménagées spécifiquement pour les cyclistes mais constituant des suggestions d'itinéraires sur des secteurs où le trafic est modéré.

La Zone 30
Sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes*.

L'Aire Piétonne
Sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation des piétons. Le piéton est prioritaire sur tous les autres usagers autorisés, dont les cyclistes, à circuler dans cette zone.

La Véloroute
Itinéraire cyclable continu utilisant pour l'essentiel des aménagements de type « voies vertes » et des portions de routes peu fréquentées.

La Voie verte
Axe de circulation ouvert à tous les moyens de locomotion non motorisés.

*Sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police

Le Territoire de Valence-Romans Déplacements en moins de 30 minutes à vélo

Calculs réalisés à partir d'une vitesse moyenne de 15 km/h. La maîtrise est le point de destination retenu pour le calcul des distances.

ROMANS SUR ISÈRE

- Clélieux: 1.8 km / 7 min
- Grange les Beaumont: 0.8 km / 3 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Comas: 2.4 km / 10 min
- Saint-Péray: 1.7 km / 7 min
- Portes-les-Valence: 1 km / 4 min
- Beaumont-les-Valence: 5.3 km / 21 min
- Étoile sur Rhône: 5.8 km / 24 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Isère: 0.4 km / 2 min
- Bourg-de-Péage: 0.4 km / 2 min
- Ecotop-Préfontaine: 0.4 km / 2 min
- Alizan: 0.4 km / 2 min
- Montier: 0.4 km / 2 min
- Chabeuil: 0.4 km / 2 min
- Montmeyran: 5.3 km / 21 min
- Château-sur-Is



LÉGENDE

Aménagements en faveur du vélo

Véloroute Voie verte Vahiana

Voie cyclable

Bande cyclable

Courir de bus autorisé aux vélos

Chemin mixte piéton-vélo

Zone piétonne

Zone 30 - Centre urbain

Bande multiconfonctionnelle

Voie tranquillisée

Services de Valence Romains Déplacements

Station vélos en libre-service Libelo, en projet

Stationnement vélo sécurisé Velobox

Aire de covélo

Station autoparcage

Points d'intérêts

Mairie

Hôpital

Université

Autre bâtiment

Centre commercial

Stade, terrains

Limite de Communes

© Cartographie Alpiplan

0 250 500m

www.alpiplan-certis.com

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85

04 79 72 85 85